



NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION  
NOVEMBER 2016

**SESOTHO PUO YA LAPENG: PAMPIRI YA II**  
**SESOTHO HOME LANGUAGE: PAPER II**

**MARKING GUIDELINES**

Nako: Dihora tse 3

Matshwao: 100

---

**These marking guidelines are prepared for use by examiners and sub-examiners, all of whom are required to attend a standardisation meeting to ensure that the guidelines are consistently interpreted and applied in the marking of candidates' scripts.**

**The IEB will not enter into any discussions or correspondence about any marking guidelines. It is acknowledged that there may be different views about some matters of emphasis or detail in the guidelines. It is also recognised that, without the benefit of attendance at a standardisation meeting, there may be different interpretations of the application of the marking guidelines.**

---

**KAROLO YA A PADI**

**POTSO YA 1**

| Dikgato   | Kgato ya 7<br>E babatsehang   | Kgato ya 6<br>Phihlello e kgabane  | Kgato ya 5<br>Phihlello e ntle  | Kgato ya 4<br>Phihlello e mahareng  | Kgato ya 3<br>Phihlello e foofo   | Kgato ya 2<br>Karolwana feela  | Kgato ya 1<br>Ha ho phihlello   |
|---|---|--|---|---|---|--|---|
| <b>Matshwao: 30</b>   | <b>100–80%</b>  | <b>79–70%</b>  | <b>69–60%</b>   | <b>59–50%</b>   | <b>49–40%</b>   | <b>39–30%</b>  | <b>29–0%</b>  |
| <p><b>DIKAHARE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kutlwisiso ya potso; botebo ba tshekatsheko ya taba (sehlooho), kutlwahalo le tiisetso ya taba ka mabaka.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sehlooho se hlahoswa ka botebo, dintlha tsohle di hlahositswe ka botlalo ho bontsha kutlwisiso e tebileng ya buka.</li> <li>Ntlhakemo ke e babatsehang: o tshehetsa ditaba tsa hae ka dintlha tse utlwahalang, a itshetlehile ka dikahare tsa buka.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sehlooho se hlahoswa ka bokgabane, dintlha tsohle di hlahositswe ka tekano ho bontsha kutlwisiso e kgabane ya buka.</li> <li>Ntlhakemo e hlahisitswe ka botlalo; o nehelana ka dintlha tse utlwahalang ho tswa terameng.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sehlooho se hlahoswa ka tsela e supang kutlwisiso, mme dintlha di hlahositswe hantle ho bontsha kutlwisiso e kgotsofatsang ya buka.</li> <li>Ntlhakemo e hlahisitswe ka tsela e batlang e anetse; empa tse ding tsa dintlha di haellwa ke sefutho le matla a hlokehang.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sehlooho se hlahositswe ka tsela e kgotsofatsang le ha e se dintlha tsohle tse hlahositsweng ka botlalo. Mme kutlwisiso ya buka ke ya motheo feela.</li> <li>Ntlhakemo e hlahisitswe ka tsela e batlang e kgotsofatsa; mona le mane ho hlahisitswe dintlha tse ntle bakeng sa ho matlafatsa mohopolo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sehlooho se okolwa feela tlhalosong; dintlha tse hlahiswang di supa boiteko bo fokolang mme kutlwisiso ya buka e a fokola.</li> <li>Ntlhakemo e supa kutlwisiso e haellang haholo karabelong ya hae ya potso. Dintlha tsa hae ha di kgodise, ha di tshehetswe ho tswa terameng.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sehlooho se hlahoswa ka tsela e bontshang kutlwisiso e fokolang haholo mme ntlha tse ding di fosahetse.</li> <li>Ntlhakemo e a fokola; dintlha tse ding di phethilwe. Dintlha tse ding di tswile lekoteng.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho bonahala boitekonyana bo itseng ba ho araba potso, empa ho thata ho utlwisisa ditaba tsa hae. Tsebo ya buka ha e bonahale.</li> <li>Ntlhakemo ya hae e bontsha bofokodi bo boholo; dintlha tsa hae ha di bontshe kutlwisiso ya terama. Dintlha tsa hae di tswile lekoteng.</li> </ul> |
| <b>Matshwao: 20</b>   | <b>20–19</b>  | <b>18–16</b>   | <b>15–13</b>  | <b>12–10</b>  | <b>9–7</b>  | <b>6–4</b>   | <b>3–0</b>  |

|   |   |   |   |  |  |   |  |
|---|---|---|---|--|--|---|--|
| <p><b>SEBOPEHO LE PUO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebopeho, tlhophiso ya mehopolo le nehelano e nang le neeletsano e momahaneng e lebisang kutlwisisong ya sehlooho, puo, setaele le sehalo tse sebedisitsweng temeng.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebopeho se totobatsa kgokahano e babatsehang; tsela eo a tshetlehang dintlha ka yona e paka kutlwisiso e tebileng ya sehlooho.</li> <li>• Puo ke e tswileng matsoho mme e hlahisa mosebetsi o babatsehang.</li> <li>• Tshebediso ya puo, sehalo le setaele di phethahetse, mme di loketse mmadi.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebopeho sa moqoqo ke se setle; selelekela le qetelo di hlahisitswe ka bokgabane, mme di paka kutlwisiso e phethahetseng.</li> <li>• Tshebediso ya puo ke e kgabane mme e hlahisa mosebetsi o kgabane.</li> <li>• Tshebediso ya puo, sehalo le setaele di phethahatsa sepheo, mme di loketse mmadi.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebopeho sa moqoqo se a utlwisiseha; dintlha tsa hae di a dumellana. Momahano e hlahella selelekeng, qetelong le dikahareng tsa moqoqo</li> <li>• Puo e sebedisitswe hantle haholo mme dintlha di hlahisitswe ka tsela e utlwahalang.</li> <li>• Tshebediso ya puo, sehalo le setaele boholo di hlahella nehelanong di sebedisitswe ka tsela e nepahetseng.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho na le bopaki bo seng bokae bo supang hore sebopeho sa moqoqo se latetswe ka tshwanelo; Boholo popeho ya ditemana e nepahetse.</li> <li>• Puo ke e mahareng feela, tlotlontswe e a haella mme sena se senya mosebetsi wa hae.</li> <li>• Ho hlahella diphoso tse seng kae tsa puo, athe sehalo le setaele di batla di nepahetse.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebopeho se bontsha diphoso tse entsweng moralong; nehelano ya dintlha ha e utlwahale, ha e a hlaka. Sebopeho sa diratswana se fosahetse.</li> <li>• Puo e a fokola mme dintlha ha di latellane hantle mme di lahla moelelo o labalabelwang.</li> <li>• Diphoso tsa puo di bonahala ka bongata. Tshebediso ya sehalo le setaele di a fokola.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebopeho ha se a ralwa ka nepo, mme se rothofatsa moelelo. Diratswana le tsona di fosahetse.</li> <li>• Kgaello ya tlotlontswe e hlahisa mosebetsi o fokolang haholo.</li> <li>• Tshebediso ya puo, sehalo le setaele di hlahella di fosahetse haholo hoo di senyang mosebetsi.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha ho bopaki bo bontshang hore moqoqo o ngotswe ho tadimilwe sebopeho. Ha ho diratswana kapa momahano.</li> <li>• Puo e fokolang haholo e hlokisa kutlwisiso ya se ngotsweng.</li> <li>• Tshebediso ya puo, sehalo le setaele di hlahella di sebedisitswe ka tsela e fosahetseng haholo.</li> </ul> |
| <p><b>Matshwao: 10</b></p>  | <p><b>10–9</b></p>  | <p><b>8–7</b></p>   | <p><b>6</b></p>   | <p><b>5</b></p>  | <p><b>4</b></p>  | <p><b>3</b></p>   | <p><b>2–0</b></p>  |

**POTSO YA 2**

| Dikgato   | Kgato ya 7<br>E babatsehang   | Kgato ya 6<br>Phihlello e kgabane  | Kgato ya 5<br>Phihlello e ntle   | Kgato ya 4<br>Phihlello e mahareng  | Kgato ya 3<br>Phihlello e fofo  | Kgato ya 2<br>Karolwana feela   | Kgato ya 1<br>Ha ho phihlello   |
|---|---|--|--|---|---|---|---|
| <b>Matshwao: 30</b>   | <b>100–80%</b>  | <b>79–70%</b>  | <b>69–60%</b>  | <b>59–50%</b>   | <b>49–40%</b>   | <b>39–30%</b>   | <b>29–0%</b>  |
| <p><b>DIKAHARE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kutlwisiso ya potso. Botebo ba tshekatsheko ya taba. Tsebo ya dikahare tsa buka le bokgoni ba ho araba ka bokgabane. Momahano ya dintlha e phethahetseng.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>O bontsha kutlwisiso e tebileng ya potso, dintlha di totobaditswe ka bokgabane.</li> <li>Potso e arabilwe ka botlalo mme dintlha di tsheheditse ka bokgabane. Karabo e senola tsebo e batsi ya dikahare tsa buka.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>O bontsha kutlwisiso e tebileng ya potso, dintlha di totobaditswe ka bokgabane.</li> <li>Potso e arabilwe ka botlalo mme dintlha di tsheheditse ka bokgabane. Tsebo ya dikahare e hlahisitse karabo e kgabane.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>O bontsha kutlwisiso e tebileng ya potso, dintlha di hlahisitse hantle haholo.</li> <li>Karabo e utlwahala ka botlalo, dintlha di tsheheditse hantle haholo. Karabo e bontsha tsebo ya dikahare e phethahetseng.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kutlwisiso ya potso e mahareng feela mme dintlha tsohle ha di a hlahiswa.</li> <li>Ha se dintlha tse ngata tse tsheheditse hantle. Karabo e bontsha tsebo e mahareng ya dikahare.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Boiteko bo teng ba ho araba potso le ha dintlha di haella.</li> <li>Bongata ba dintlha ha bo a tshehetswa. Tsebo ya dikahare ha e a anela mme karabo e fokodiswa ke hona.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kutlwisiso ya potso e a fokola. Dintlha di tsamaya di ntse di phetwa.</li> <li>Dintlha ha di bontshe kutlwisiso ya potso. Le dintlha tse hlahisitse hantle ha di a tshehetswa ho hang, di pharilwe feela.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kutlwisiso ya potso e fokola haholo. Ho builwe ka dikahare tsa sengolwa tse sa tsamaelaneng le potso.</li> <li>Dintlha ha di utlwahale hohang le ha boiteko bo le teng ba ho araba potso. Dintlha di pharilwe feela ntle le kutlwisiso.</li> </ul> |
| <b>Matshwao: 20</b>   | <b>20–19</b>  | <b>18–16</b>   | <b>15–13</b>   | <b>12–10</b>  | <b>9–7</b>  | <b>6–4</b>  | <b>3–0</b>  |

|   |   |  |  |  |   |   |  |
|---|---|--|--|--|---|---|--|
| <p><b>PUO LE SEBOPEHO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebopoho, tlhophiso ya mehopolo le neheletsano e momahaneng; puo, setaele le sehala di tlisa karabo e phethahetseng.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebopoho se phetahetse. Selekela le qetelo di hlahisitswe ka tsela e babatsehang.</li> <li>• Dintlha di bopilwe ka bohlale mme sehlahiswa se hlahisa moelelo o phethahetseng. Diratswana di bopilwe ka bokgabane.</li> <li>• Tshebediso ya puo, sehala setaele di phetahetse, di loketse mmadi.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebopoho se hlahisitswe ka bokgabane. Selekela le qetelo di a kgahleha.</li> <li>• Mehopolo le dintlha di a nyalana mme di a utlwahala; di paka kutlwisiso. Diratswana di bopilwe ka bokgabane.</li> <li>• Tshebediso ya puo, sehala le setaele di nepahetse di loketse mmadi.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebopoho se hlahisitswe hantle. Selekela le qetelo di hlophisitswe hantle.</li> <li>• Dintlha di hlahisitswe ka tsela e ntle mme di a utlwahala. Diratswana di bopilwe hantle.</li> <li>• Tshebediso ya puo, sehala le setaele bohola di hlaha di nepahetse.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebopoho ha se a latelwa ka tshwanelo. Selekela le qetelo ha di a botjwa ka nepo.</li> <li>• Dintlha di hlahiswa ka tsela e utlwahalang. Diratswana bohola di bopilwe hantle.</li> <li>• Tshebediso ya puo, sehala le setaele di fihlella ditlhoko tsa motheo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebopoho se na le diphoso. Selekela le qetelo di a fokola.</li> <li>• Dintlha ha di a hlahiswa ka tatellano e utlwahalang mme karabo e sitisa ho fetisa molaetsa. Diratswana di kopantse dintlha.</li> <li>• Tshebediso ya puo, sehala le setaele di fosahetse.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebopoho ha se a ralwa ka nepo. Selekela le qetelo ha di yo.</li> <li>• Dintlha di kopakopane feela, ha di utlwahale, di sitisa sepheo sa mongodi.</li> <li>• Tshebediso ya puo e fosahetse hoo e rothofatsang moelelo wa se ngotsweng.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bopaki ha bo yo bo bontshang hore tsebo ya sebopoho e teng.</li> <li>• Dintlha di hlahisitswe ka tsela e fokolang haholo mme ditaba ha di utlwahale ho hang.</li> <li>• Puo e fokola haholo, setaele le sehala di fosahetse. Ha ho bonolo ho utlwisisa se ngotsweng.</li> </ul> |
| <p><b>Matshwao: 10</b></p>  | <p><b>10–9</b></p>  | <p><b>8–7</b></p>  | <p><b>6</b></p>  | <p><b>5</b></p>  | <p><b>4</b></p>   | <p><b>3</b></p>   | <p><b>2–0</b></p>  |

[30]

**POTSO YA 3**

| Dikgato  | Kgato ya 7<br>E babatsehang   | Kgato ya 6<br>Phihlello e kgabane  | Kgato ya 5<br>Phihlello e ntle   | Kgato ya 4<br>Phihlello e mahareng  | Kgato ya 3<br>Phihlello e fofo  | Kgato ya 2<br>Karolwana feela   | Kgato ya 1<br>Ha ho phihlello  |
|--|---|--|--|---|---|---|--|
| <b>Matshwao: 20</b>  | <b>100–80%</b>  | <b>79–70%</b>  | <b>69–60%</b>  | <b>59–50%</b>   | <b>49–40%</b>   | <b>39–30%</b>   | <b>29–0%</b>   |
| <b>DIKAHARE:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Kutlwisiso ya potso. Botebo ba tshekatsheko ya taba. Tsebo ya dikahare tsa buka le bokgoni ba ho araba ka bokgabane.</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dintlha tsohle tsa bohlokwa di pepesitswe ka bokgabane bo tsotehang. Mosebetsi o phethetswe ka bokgabane bo tsotehang ho bontsha tsebo, kutlwisiso ya sengolwa le baphethwa.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dintlha tsa bohlokwa di hlakile. Mosebetsi o phethetswe hantle mme o bontsha tsebo, kutlwisiso ya sengolwa le baphethwa.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho hlahisitswe dintlha tse hlokwang. Kutlwisiso ya pale e feela. Mosebetsi o phethetswe ka tsela e kgotsofatsang ho bontsha tsebo e amohelehang ya sengolwa</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho hlahisitswe dintlha tse mahareng feela. Kutlwisiso ya pale e mahareng feela. Mosebetsi o phethetswe ka tsela e kgotsofatsang.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ho hlahisitswe dintlha tse mmalwa feela mme ha di a hlahoswa hantle. Le dintlha tse hlahisitsweng ha di a tshehetswa hantle. Selelekela se teng le ha se sa totobala hantle. Qetelo le yona e a fokola.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kutlwisiso ya potso e a fokola. Dintlha di tsamaya di ntse di phetwa.</li> <li>Le dintlha tse hlahisitsweng ha di a tshehetswa ho hang, di pharilwe feela.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kutlwisiso ya potso ha e yo ho hang.</li> <li>Dintlha tseo e seng tsa bohlokwa di lobokantswe feela. Mosebetsi ha o balehe ha bonolo. Ha ho se kgodisang hore pale e a tsejwa.</li> </ul>   |
| <b>Matshwao: 13</b>  | <b>13–12</b>  | <b>11–10</b>   | <b>9–8</b>   | <b>7–6</b>  | <b>5–4</b>  | <b>3–2</b>  | <b>1–0</b>   |
| <b>PUO LE SEBOPEHO:</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Sebopeho, tlhophiso ya mehopolole neheletsano e momahaneng; puo, setaele le sehala di tlisa karabo e phethahetse.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Selelekela le qetelo di bontsha kutlwisiso e tebileng ya seo ho ngolwang ka sona. Dintlha di a nyallana mme mehopolole e arohantswe hantle ka diratswana. Ho sebedisitswe mefuta e fapaneng ya dipolelo. Puo e a babatseha, e nonne. E hapa maikutlo a mmadi. Ha ho phoso mopeletong.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Selelekela le qetelo di bontsha kutlwisiso e tebileng ya seo ho ngolwang ka sona. Moralo ke o kgotsofatsang. Dintlha di nyallana hantle. Diratswana di bopilwe ka mehopolole e fapaneng. Dipolelo di bopilwe hantle mme mehopolole e phalla ka bokgabane. Diphoso mopeletong ha di yo mme mehopolole e hantle.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Selelekela le qetelo di teng mme di a kgotsofatsa. Moralo ha se o kgodisang. Dintlha di hlhlamisitswe hantle ka diratswana. Dipolelo bongata di nepahetse mme karabo e baleha ha bonolo. Diphoso tsa mopeleto di mmalwa.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Moralo o mahareng feela. Diratswana di bopilwe hantle mme diratswana di kentse mehopolole ka tatellano e nepahetseng. Dipolelo di mahareng feela. Ha ho phoso tse hlobaetsang mopeletong mme ha di lahle moelelo wa se labalabelwang.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Selelekela le qetelo di a fokola. Puo le tlotlontse le tsona di a fokola. Matshwao a puo ha a sebediswa hantle. Diphoso tsa mopeleto di ngatanyana le ha di sa sitise ha kalo kutlwisiso ya se labalabelwang. Tatellano ya mehopolole ha e ntle mme e tsamaya e lahleha mona le mane.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Selelekela le qetelo di fokola haholo. Ha ho momahano dintlheng hoba di lobokane. Tse ding di tsamaile di phetwa mme phallo ya mehopolole e a sitiseha. Sena se hlahisa mosebetsi o sa utlwalang. Diphoso tsa mopeleto le tsona di ngata.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Selelekela ha se yo ho hang.</li> <li>Qetelo ha e yo, mosebetsi o kgaotswe feela habo Diphoso tsa mopeleto di mmalwahloko. Puo le tlotlontse di fokola haholo. Matshwao a puo ha a sebediswa hantle. Diphoso tsa mopeleto di ngata haholo.</li> </ul> |
| <b>Matshwao: 7</b>   | <b>7</b>  | <b>6</b>   | <b>5</b>   | <b>4</b>  | <b>3</b>  | <b>2</b>  | <b>1–0</b>   |

[20]

**POTSO YA 4**

| <b>Dikgato</b>                      | <b>Bohato 5</b>  | <b>Bohato 4</b>   | <b>Bohato 3</b>  | <b>Bohato 2</b>  | <b>Bohato 1</b>   |
|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| <b>Matshwao: 20</b>                 | <b>100–80%</b>   | <b>79–70%</b>   | <b>69–50%</b>  | <b>49–30%</b>  | <b>29–0%</b>  |
| Dikahare, moralo le sebopeho        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bopaki ba kutlwisiso ya sehlooho bo pepesitswe ka bokgabane.</li> <li>• Dintlha tsohle tse tshhehatsang di hlahisitswe ka tsela e babatsehlang ho bontsha tsebo ya ditlhoko tsa mofuta wa tema.</li> <li>• Bolelele bo nepahetse</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bopaki ba kutlwisiso ya sehlooho bo pepesitswe hantle.</li> <li>• Dintlha tse tshhehatsang ditaba di hlahisitswe hantle mme di bontsha tsebo ya mofuta wa tema e ngolwang.</li> <li>• Bolelele bo nepahetse.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kutlwisiso ya sehlooho e teng feela e mahareng.</li> <li>• Dintlha tse tshhehatseng sehlooho di hlahisitswe le ha di na le bofokodinyana.</li> <li>• Ho na le bopaki bo bontshang tsebo ya mofuta wa tema e ngolwang.</li> <li>• Bolelele bo nepahetse</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kutlwisiso ya sehlooho e teng le ha e sa phethahala.</li> <li>• Ho hlahisitswe dintlha tse fokolang.</li> <li>• Bopaki ba tsebo ya mofuta wa tema bo teng le ha bo sa kgodise mmadi ka hohlehole. Ho na le diphosonyana dintlheng tse ding tse hlahisitsweng.</li> <li>• O molelele/kgutshwane haholo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tsebo ya sehlooho e a fokola. Moithuti o a phopholetsa mme o kentse le ditaba tse sa hloka hantle.</li> <li>• Ha ho na dintlha tse hlahisitsweng tse kgodisang mmadi.</li> <li>• Tse ding tsa ditaba ha di tsamaellane le sehlooho. Boleng ba dikahare bo a fokola.</li> </ul> |
| <b>Matshwao: 13</b>                 | <b>13–12</b>   | <b>11–9</b>   | <b>8–6</b>   | <b>5–3</b>   | <b>2–0</b>  |
| <b>Puo, setaele le tekolobotjha</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puo ke e nonneng mme e sebedisitswe ka bokgabane ho hlahisa dintlha tsa bohlokwa.</li> <li>• Sebopeho sa dipolelo se nepahetse mme ho sebedisitswe mofuta e fapaneng ya dipolelo.</li> <li>• Tlotlontswa e bontsha tsebo e kgahlisang ya puo.</li> <li>• Puo, setaele le sehlooho di loketse mmadi/momamedi.</li> <li>• Diphoso ha di yo kamora boitekolo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puo e ntle mme e sebedisitswe ka bokgabane ho hlahisa dintlha tsa bohlokwa.</li> <li>• Dipolelo di nepahetse mme ho sebedisitswe mofuta e mmalwa.</li> <li>• Tlotlontswa e a kgotsofatsa bakeng sa boemo ba moithuti.</li> <li>• Diphoso di mona le mane mme ha se tse mpe haholo.</li> <li>• Puo, setaele le sehlooho di loketse mmadi/momamedi. Ho na le sesupo sa boitekolo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puo e a kgotsofatsa, e sebedisitswe ka tsela e tlwaelehileng.</li> <li>• Dipolelo tse ding di batla di le telele haholo tse fosahetseng, di lahla moelelo wa se labalabelwang</li> <li>• Tlotlontswa e mahareng feela.</li> <li>• Diphoso tsa mopeleto di mmalwa empa ha di senye mosebetsi wa moithuti.</li> <li>• Boitekolo bo a fokola.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puo e a fokola.</li> <li>• Dipolelo tse ding di fosahetse mme di senya mosebetsi wa moithuti; ha di kgone ho hlahisa mehopolole e labalabelwang.</li> <li>• Tlotlontswa e a fokola.</li> <li>• Diphoso di ngata mme ha ho na sesupo sa boitekolo.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puo e fokola haholo.</li> <li>• Dipolelo tse ngata di fosahetse mme le diphoso tsa mopeleto di ngata haholo.</li> <li>• Molaetsa o rothofatswa ke puo e fokolang haholo.</li> <li>• Boitekolo ha bo bonahale bo entswe.</li> <li>• Tlotlontswa e fokola haholo.</li> </ul>     |
| <b>Matshwao: 7</b>                  | <b>7</b>   | <b>6</b>  | <b>5–4</b>   | <b>3</b>   | <b>2–1</b>  |

[20]

**Matshwao kaofela: 100**